

Rabi-2024-25 (October-April)
Weekly Rainfall Summary - District Wise in Haryana, India

Sr #	District (s)	Week Ending On																											
		9-Oct	16-Oct	23-Oct	30-Oct	6-Nov	13-Nov	20-Nov	27-Nov	4-Dec	11-Dec	18-Dec	25-Dec	31-Dec	8-Jan	15-Jan	22-Jan	29-Jan	5-Feb	12-Feb	19-Feb	26-Feb	5-Mar	12-Mar	19-Mar	26-Mar	2-April	9-April	16-April
1	Ambala	LD	@	@	@	@	@	@	@	LD	@	D	LE	@	LE	LD	@	D	@	@	@	D	LE						
2	Bhiwani	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	E	LE	@	LE	@	@	@	@	@	@	LD	LE						
3	C Dadri	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	LE	LE	@	E	LE	@	@	@	@	@	@	LE						
4	Faridabad	@	@	@	@	@	@	@	@	N	@	D	LE	@	LE	E	D	@	@	@	@	E	LE						
5	Fatehabad	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	LE	LE	@	LE	@	@	@	@	@	@	LD	LE						
6	Gurgaon	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	LE	LE	@	LE	LE	D	LD	@	@	@	LE	LE						
7	Hisar	LD	@	@	@	@	@	@	@	@	@	LE	LE	@	LE	LD	@	@	@	@	@	LD	LE						
8	Jhajjar	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	E	LE	LE	N	LE	@	@	@	@	@	@	N						
9	Jind	@	@	@	@	@	@	@	@	LD	@	LE	LE	@	E	D	@	@	@	@	@	D	LE						
10	Kaithal	D	@	@	@	@	@	@	@	D	@	LE	LE	@	D	LD	@	@	@	@	@	LE	LE						
11	Karnal	D	@	@	@	@	@	@	@	N	@	D	LE	@	D	LD	@	@	@	@	@	N	LE						
12	Kurukshetra	LD	@	@	@	@	@	@	@	LD	@	LE	LE	@	LE	LD	@	@	@	@	@	E	LE						
13	Mahendragarh	@	@	LD	@	@	@	@	@	@	@	D	LE	E	LE	LD	@	@	@	@	@	E	LE						
14	Nuh	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	LE	@	LE	LE	E	@	@	@	@	LE	LE						
15	Palwal	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	LE	@	LE	N	D	@	@	@	@	E	LE						
16	Panchkula	@	@	@	@	@	@	@	@	LD	@	D	E	@	LE	LD	@	D	@	@	@	D	LE						
17	Panipat	LD	@	@	@	@	@	@	@	LD	@	D	LE	LD	E	D	@	@	@	@	@	D	LE						
18	Rewari	LD	@	@	@	@	@	@	@	@	@	D	LE	LE	LE	LD	LD	LD	@	@	@	N	LE						
19	Rohtak	LD	@	@	@	@	@	@	@	@	@	N	LE	D	N	D	@	LD	@	@	@	@	LE						
20	Sirsa	LD	@	@	@	@	@	@	@	@	@	LE	LE	@	LE	@	@	@	@	@	@	LD	E						
21	Sonipat	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	D	LE	N	LE	D	@	@	@	@	@	@	LE						
22	Yamuna Nagar	@	@	@	@	@	@	@	@	LD	@	D	LE	@	N	LD	@	LD	@	@	@	D	LE						
Haryana State		LD	@	LD	@	@	@	@	@	LD	@	LE	LE	@	LE	D	@	LD	@	@	@	D	LE						
HAU Research Farm		@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	LE	LE	@	LE	@	@	@	@	@	@	@	LE						
Large Excess	LE ≥ 60%	Excess		E	≥20 - 59%			Deficient			D	-20 to -59 %			@	No Rain		Data updated till 5 th Mar, 2025											
Normal				N	±19%			Large Deficient			LD	-60% or less			tr	trace													